

BATO OYO BALUKAKA MOSALA



Makambo etali kolongono ya nzoto

Ozali na mposa ya kosala mosala ya monganga?

Bato oyo batambwisaka mituka mpo na kosalisa bato ya maladi: Soki ozali na mposa ya mosala ya monganga, ya lifulume, ya monganga ya bizaleli, ya monganga oyo asalisaka bato, monganga oyo asalisaka bato ya maladi ya lombangu to monganga ya mino, bato oyo batambwisaka mosala ya monganga bakotambwisa yo na nzela ya kelasi, ya formasyo, ya mosala mpe makambo mosusu oyo osengeli kosala kozanga kofuta mbongo.

Ozali na mposa ya kokolisa mosala na yo ya monganga?

Kolimbisama ya mbongo ya kelasi: Soki ofandi na Maine mpe ozali mosali ya bokolongono, okoki kozala na ndingisa ya kozwa lisungi ya mbongo na nzela ya programme ya bolimbisi ya mbongo ya kelasi mpo na kozwa formasyo ya ntango mokuse (soki sanza 18 to mpe te) mpo na kozwa mokanda ya ndingisa, ndingisa to mayele oyo endimami na bakompanyi, mpe/to kokola na mosala.

Luká koyeba makambo mosusu na ntina na makoki ya kofuta mbongo mpo na baprograme ya kobongisama ya mosala ya kolongono ya nzoto lokola:

- **Koyekola mpo na bokolongono ya bizaleli ya bato (Behavioral Health)** koyekola mpo na kozala mosungi ya conseil, ACRE ya moboko Koyekola mpo na kozwa mokanda ya mosala, koyekolisa mpo na kozala mosungi ya baninga, Moto ya mayele na makambo matali kozongisa bato na ezalela ya malamau (MHRT-1) (MHRT-C), Mokengeli ya minganga oyo azwi ndingisa, mpe mingi mosusu
- **Formasyo ya bokolongono ya nzoto** lokola mosungi ya lifulume oyo andimami (CNA/CNA-M), Lifulume oyo azali na ndingisa (LPN), Lisalisi ya nkisi oyo endimami (CRMA), Monganga-mopasoli, mpe mingi mosusu.
- **Koyekola mpo na bokolongono ya mino** lokola Mosungi ya mino mpe misala ya kobakisama Mosungi ya mino.
- **Formasyo mpo na minganga** oyo basalaka na lopitalo ya lombangu, lokola EMT, AEMT, mpe paramédical.
- **Specialiste ya lisungi ya bokengi** formasyo lokola Mopesi ya lisungi ya bokono ya dementia, Mosungi ya bokolongono na ndako, Mpeto ya monganga ya bokono (CIC), Mosungi ya moto na moto (PSS), mpe mingi mosusu.

BATO OYO BALUKAKA MOSALA



Makambo etali kolongono ya nzoto

Ozali na mposa ya kosala mosala ya monganga?

Bato oyo batambwisaka mituka mpo na kosalisa bato ya maladi: Soki ozali na mposa ya mosala ya monganga, ya lifulume, ya monganga ya bizaleli, ya monganga oyo asalisaka bato, monganga oyo asalisaka bato ya maladi ya lombangu to monganga ya mino, bato oyo batambwisaka mosala ya monganga bakotambwisa yo na nzela ya kelasi, ya formasyo, ya mosala mpe makambo mosusu oyo osengeli kosala kozanga kofuta mbongo.

Ozali na mposa ya kokolisa mosala na yo ya monganga?

Kolimbisama ya mbongo ya kelasi: Soki ofandi na Maine mpe ozali mosali ya bokolongono, okoki kozala na ndingisa ya kozwa lisungi ya mbongo na nzela ya programme ya bolimbisi ya mbongo ya kelasi mpo na kozwa formasyo ya ntango mokuse (soki sanza 18 to mpe te) mpo na kozwa mokanda ya ndingisa, ndingisa to mayele oyo endimami na bakompanyi, mpe/to kokola na mosala.

Luká koyeba makambo mosusu na ntina na makoki ya kofuta mbongo mpo na baprograme ya kobongisama ya mosala ya kolongono ya nzoto lokola:

- **Koyekola mpo na bokolongono ya bizaleli ya bato (Behavioral Health)** koyekola mpo na kozala mosungi ya conseil, ACRE ya moboko Koyekola mpo na kozwa mokanda ya mosala, koyekolisa mpo na kozala mosungi ya baninga, Moto ya mayele na makambo matali kozongisa bato na ezalela ya malamau (MHRT-1) (MHRT-C), Mokengeli ya minganga oyo azwi ndingisa, mpe mingi mosusu
- **Formasyo ya bokolongono ya nzoto** lokola mosungi ya lifulume oyo andimami (CNA/CNA-M), Lifulume oyo azali na ndingisa (LPN), Lisalisi ya nkisi oyo endimami (CRMA), Monganga-mopasoli, mpe mingi mosusu.
- **Koyekola mpo na bokolongono ya mino** lokola Mosungi ya mino mpe misala ya kobakisama Mosungi ya mino.
- **Formasyo mpo na minganga** oyo basalaka na lopitalo ya lombangu, lokola EMT, AEMT, mpe paramédical.
- **Specialiste ya lisungi ya bokengi** formasyo lokola Mopesi ya lisungi ya bokono ya dementia, Mosungi ya bokolongono na ndako, Mpeto ya monganga ya bokono (CIC), Mosungi ya moto na moto (PSS), mpe mingi mosusu.

Makambo matali programme ya kolongola mbongo ya kelasi:

- Esengeli ozala na mosala ya kosalisa bato ya maladi to ozala mosali ya kala ya mosala ya kolongono ya nzoto oyo azali koluka kozongela mosala na Maine.
- Ba programmes ya formation oyo epesami lisungi ezali na liste oyo ezali na site ya formasyo ya santé mpo na ME na nse ya moto ya likambo Formasyo ya mosala ya liboso mpe ezwaka sanza 18 to mpe na nse mpo na kokokisa: www.maine.gov/healthcaretrainingforme.
- Mosolo ya mateya ekofutama liboso, mbala moko na molakisi ya mateya. Ezali te mpo na ko remplacer ba employeurs ya sika.
- Lisungi ya mbongo ekoki kosunga kofutela kelasi, kofutela ba cours, babuku mpe misala misusu ya lisungi soki esengeli.

Mpo na koyeba makambo mosusu, tosenge yo otondisa formilere na: www.bit.ly/TrainingForMeIndividual

Ekipi na biso ekopesa yo mabaku ya kosala mosala!

Makambo matali programme ya kolongola mbongo ya kelasi:

- Esengeli ozala na mosala ya kosalisa bato ya maladi to ozala mosali ya kala ya mosala ya kolongono ya nzoto oyo azali koluka kozongela mosala na Maine.
- Ba programmes ya formation oyo epesami lisungi ezali na liste oyo ezali na site ya formasyo ya santé mpo na ME na nse ya moto ya likambo Formasyo ya mosala ya liboso mpe ezwaka sanza 18 to mpe na nse mpo na kokokisa: www.maine.gov/healthcaretrainingforme.
- Mosolo ya mateya ekofutama liboso, mbala moko na molakisi ya mateya. Ezali te mpo na ko remplacer ba employeurs ya sika.
- Lisungi ya mbongo ekoki kosunga kofutela kelasi, kofutela ba cours, babuku mpe misala misusu ya lisungi soki esengeli.

Mpo na koyeba makambo mosusu, tosenge yo otondisa formilere na: www.bit.ly/TrainingForMeIndividual

Ekipi na biso ekopesa yo mabaku ya kosala mosala!



Mituna?

healthcaretrainingforme@maine.gov



Mpo na koyeba makambo mosusu to kokoma mokanda ya kosenga mosala, kende na:

www.maine.gov/healthcaretrainingforme



Tozali na esengo ya kopesa mikanda oyo mibongolami mpe babongoli soki basengi yango.

Ministere ya Mosala ya Maine epesaka bato nyonso mabaku ya ndenge moko na makambo ya mosala mpe na baprograme. Masungi mpe misala mosusu ezali mpona bato baza na bibosono; esengeli nde kosenga yango.




Mituna?

healthcaretrainingforme@maine.gov



Mpo na koyeba makambo mosusu to kokoma mokanda ya kosenga mosala, kende na:

www.maine.gov/healthcaretrainingforme



Tozali na esengo ya kopesa mikanda oyo mibongolami mpe babongoli soki basengi yango.

Ministere ya Mosala ya Maine epesaka bato nyonso mabaku ya ndenge moko na makambo ya mosala mpe na baprograme. Masungi mpe misala mosusu ezali mpona bato baza na bibosono; esengeli nde kosenga yango.